





# ӨБҮГЭ ҮГЭНИН ҮӨДҮТЭН

Волгоград дээн оло-  
дор сиринэн — түөлбөлө  
ринин үлэ хаттан соргу-  
түлээн эрэр. Онуоха  
дыктар комитет уонна  
түөлбөлөр салааларына  
ра элбөх сыраларыг биз-  
рэллэр. Сага Дыкт бы-  
рааһыныгытан атырыы-  
га, маскарадары онос-  
тууга ийиһиник дьон  
көхтөөхтүк кыттыбыттар.

Аны асылт баскы-  
һааныыа сага төрүт  
культурагытар аналлаах  
бизэри тэрийдилэр. На-  
һичинэ 5 түөлбөтэ буа-  
бары сахалыы араас өгө-  
һуктары бэлэмнээн биче-  
тапка тэрийдилэр. Уус  
тарбахтаахтар Үлэһирин  
ийи чакчы да соҕо-мах-  
тайа көрөр. Ордун ула-  
хан сэнэринин Кииндэл  
өлөхтөөр Д. И. Мордов-  
ской мастан, муостан  
оноһуктара ылдылар.  
Өлөхтөөх орто оскуола  
учуутала В. В. Пиващев  
комүстөн, тиригтэн өгө-  
һуктара эмэ өлүс учу-  
гайдар, Виктор Виктор-  
вич, сүрүлүкөн, хомуу  
оһуунан дьарыктанар  
эбит. Силгини ситаран  
дизит курдук, көргөнэ  
эмэ учуутал Н. Иштыве-  
ва хомууска дьүрүктөрү  
барыбытын абыытата  
Учуутал Г. М. Степцова  
сахалыы быһыылаах-ту-  
туулаах эрэр, аныгы-  
лыы не хоһоонуан быһы-  
тыллыбыт таҕастара  
эмэ кэрээр. Ол былаач  
чыналары, көстүүннөрү  
эбрийэти тарыктар кэ-  
тэи көрдөрүттөрү түлөй-  
дидик көһүннэ.

Быыстапкага туохтуох  
суовуй — мастан, муостан  
туостан оһоһулуубут са-  
ха ылын туттар тарыла  
ийитэ-хомуоһа барыта  
көрдөрүлүһэ. Д. Мордов-  
ской үлэлэрин оройуон-  
наары марааһы үрөттөр  
музейга быһыылааһан  
дьонго сиргэҕэ билиһин-  
нэрэргэ быһаардыбыт.

Бизэргэ оройуоннаары  
ырааһы үрөттөр музей  
норуот маастардарын  
өзлөгү үлэлэринин быыс-  
тайа тарыһан эмэ кы-  
тыһа.

**Н. КАНДИНСКАЯ.**

## ОБЪЕКТИВ КЭПСИИР

Омская уобаласка Бар-  
наев аатынан мотуору  
огорор холбоһук «Кро-  
те» мотокультиватора люб-  
итель-садоводтарга үчүгэй  
бэлэһин буола. Киин  
комөтүөн сир кырыын



Сахалар конгрестарыгар  
элбөх тилки болтуруостар  
мотобулунулар. Ол ийи-  
гэр сир туһунан эмэ.  
Үгүстөр сир чааһынай  
бас билингэ биэрээххэ  
дизитилэр. Ол эрээри тмд  
эһит дьон бука бары,  
икки-үс киһиттэн ураты-  
лара, сир атыллылары  
сорунуулаахтык утарды-  
лар. Атыллыыр бырааба  
суох чааһынай бас билин  
дээн суох. Онон, дьинти-  
нан, чааһынай бас би-  
линин утардылар.

Сир туһунан болтуруос  
саха аймак сайдар кэскил-  
лиг быһаарар суолтала-  
һын быһыытынан, бу дьо-  
бус ыстатыйабыр тоҕо и-  
һэ диирбин дакаастыы  
сатаан көрүүм.

## БАС БИЛИН ДИЭН ТУГУЙ?

Бас билин диэн тас  
көстүүтэ дьон малга-салга  
сыһыаннарын курдук өй-  
дөнөр. Оттон, дьинти-  
нэ, ити киһи иһинэхэ сыһа-  
на. Үлэ-хамнас средство-  
ларын (средства произ-  
водства) уонна олоҕо  
көмөлөрүнэн оһоһулуубут  
мал-сал быһанын (мате-  
риальныи блага) иһэри-  
нинэн (присвоение) си-  
бэстээн дьон дьонго си-  
һыана бас билин дьон аат-  
танар.

Ити уустук бааһы  
өйдөбүлү, бээ, мин холо-  
бурдуан көрүүм. Чэ, оһо-  
һоон эм массыына атыы-  
лаһыт буол. Онуоха дьон  
айымаага сылдан сый-  
ыһаанын олбу наадабар

тирбэҕкэ эрэ хорутуохха,  
буору түргэһиник уонна  
сырата куох көбүгүүххэ  
сөп. Культиватор сыыс  
оту ыраастыыр, көмөр,  
таһаҕаһы тизээр, ууну ку-  
тар, оту оҕустарар, о. д. а.  
тэрийлэрдээх.

Ханга сиптоһа —  
«Кро» көстүүтэ.

Волгоградтаары тра-  
кторнай завод конструктор-  
дарынан айыллыбыт «Кол-  
осов» туорах бурдугу  
мөһүөчү (зернорушка)  
производства даҕаны,  
кыра фермага даҕаны,  
улахан бааһынай хаһа-  
йыстыбатыгар даҕаны дэ-  
гиттэр туһалыыр кыах-  
таах.

Уга сиптоһа — «Коло-  
сок».

## ИТАР — ССТА.

Российской Федерация  
бир союонулар сотору-  
таатыта суруйан турар-  
даахтар: чааһынай бас би-  
ли икки көрүтүлээх —  
бирдиндээн иһи киһи  
иһинэ коллективнай дьон.  
Ол адыас сыһа. Оһук  
эбитэ буоллар, «бас би-  
ли» дьон өйдөбүлү на-  
дыһыы да суох буолуо  
этэ.



туһанан абыраһабын. Ити  
бас билингэ эмэхэ доху-  
ту биэрбөт, хата, төттөрү-  
түн, үп-харчы ортунэн  
кочоотурабын. Онон мас-  
сыанан — эи тус байан  
(личная собственность)  
бас билинг. Дьон-уотун,  
тантыр танаһы, о. д. а.  
дохуот киллэриммэт ма-  
һыс-салыг барыта эмэ  
тус байан бас билинг.

Аны туран массыына-  
рынан дьону таһан харчы  
(ол аата, дохуот) киллэ-  
ринэр түбэлтэһэр мас-  
сыанан байан эрэ наада-

## БАС БИЛИН ДЬОНГО ХАНЫК БЫРААПТАРЫ БИЭРЭРИИ?

Үс сүрүн быраабы би-  
рэр: баай-дуол оҕостор  
(право владения), туһанар  
(право пользования) иһинэ-  
нэ дьаһайар (право рас-  
поряжения). Ити үс бы-  
раабы үһүөннэри тобус-  
толору биэрэр эрэ буол-  
ладына бас билин хайа эрэ  
көрүҥэ аатырар. Итин-  
мин ордук тоһоҕолоон бо-  
лотиһым.

Аны ити үс быраабы  
Саха Республикатын Кон-

ституциятын 119-с ыста-  
тыбатыгар сыһаары тутан  
көрүбүт. Онон сурулу-  
бут: «Грандана иправо  
иметь земельный участ-  
ок в личном владении, либо  
в пользовании для сель-  
скохозяйственного произ-  
водства и предпринима-  
тельства». Ити аата, Кон-  
ституциябыт сирин үлэ-  
хамнас средствоһын бы-  
һыытынан чааһынай бас  
билэргэ биэрэри көһү-  
лээбөт. Ону толору өй-  
дүүр инниттэн били уеһэ  
ааттаабыт үс бырааптар  
бытыгар төһүүбүт.

Баай-дуол оҕостуу бы-  
рааба диэн тугуй? Ону  
сиргэ сыһаары тутан  
көрдөххө, маньык буолан  
тахсар эбит. Холобура, эи  
туһанар бырааһын (пра-  
во пользования) туттуба-  
тахына даҕаны сирин  
эһинэхэ баайы-дуолун бы-  
һыытынан хаалар. Ону  
иһи да эһигиттэн был-  
дыаабыт, Конституциябыт  
ити бырааһын араач-  
чылыр. Сирин туһамма-  
таһыг иһин былдыыр  
сокуон таһыастына, Кон-  
ституция ити ыстатыйата  
согулан хаалбатаһына,  
оһук сокуон, уураах эбө-  
төр дьаһал, Конституция-  
ны утаралларын быһыы-  
тынан, көтүрүлүөхтөөх-  
төр.

## СИРГЭ ЧААЬЫНАН БАС БИЛИН САХАНЫ АБЫРЫА ДУО?

Агардаһы адырлар  
эрэ согулланыа. Тоҕо  
иһинэ диирбин кыаһын  
тиһэрэһэн быһаара са-  
таан көрүүм.

Дьэ, арай, сир чааһы-  
най бас билингэ биэрэн  
кэбис. Оччотугар сир өй-  
на толору күүһүнэн үлэ-  
лээбитинэн барар. Эһинэхэ  
кредит биэрэр, эби тө-  
һүннөрү олускэте (ста-  
ка) бастаан, баҕар, дьо-  
бус — буолуо. Онуоха сир-  
гин солуок уураһын, Ыл-  
быт иһектин кыһан то-  
һуннарбатэххэ, сирин-  
тан малыадаххына да кө-  
һүлүн. Малыбарыг да  
чуолкай. Тоҕо дьитэххэ,  
биһи сөһүөтүн хайаан да  
үрдөтө, иһинэ гымма-  
һына, турбанан көтөрө  
тиһиһэ. Урут оттон кол-  
хоһтар төһөлөөх кредити  
иһан баран кыһан тө-  
лөөбөтөхтөрү? Ойдуур  
инниттэн государство оло-  
ру хаста-хаста соннотун?

Дьон туһааныык үлэ-  
лээн оһук этэ дьиттэрэ.  
Дьитэр, ити билиги кы-  
һык айылыабыт төһүнэ.  
Оһоһоһор Сэбиэскэй Союз  
сирин биологической к-  
та (биопотенциал) АХШ  
кэһингэр 2,3 төгүлүнэн  
сабырайтарар диир буо-  
лаһа. Оттон билиги  
сирбит кыага кырата уон  
буу намыһах иһи... Сир  
атыылааһына суургутук,  
баһарса иһинэн ылсар  
бирээр курдук өйдө-  
мүөххө наада. Быһачы  
да атыллыһан биэр буо-  
ду эрэр, сүһүнүнэн,  
сир баһынан көһүлээн  
эрһинэхтэрэ. Тоҕо со-  
луок уурдараллар дьитэ-  
хитий?

Оһон сир, сылаһа  
сөһүө баай дьон иһини-  
гэр иһиннэрэ. Сир хаһа-  
һыһаах буолуохтаах  
дипллар дии. Киһи бары-  
та түгэхтээх өйдөөх ки-  
һинилээх-тахсылаах, кы-  
һыһаас, дьаһаллаах буола  
айыллан төрөөбөт. Дьит-

иннэн, ити иһин дьон-  
хо хаһаайык буолуохта-  
һын туһунан эгэллэр Са-  
һыскэй былаас кыһан  
үлэлэһтээх, көһүл-бөһө  
кыһан кэбисит дьонун  
кыһаһа курдук кыһы  
атахтаан үлэлэһтэрэ  
турдабы...

Аһара туһан өссө ма-  
һыгы эттэхини баһара-  
һын Саха сирин таһыт-  
һын хаһаайыстыбатыгар  
рынока сыһан толору ки-  
һини улаханьык саар-  
бастыһыбын. Ол ойдоһор  
бэрт суургу. Рынок би-  
һын атрибуты — көһүл

# БУКА ДИЭН МАННЫГЫ ӨЙДӨӨҮГ...

(САХА АЙМАХ УОННА СИР-ИЙЭ ТУҔУНАН САНААЛАР)

Күндү редакция, бу сахалар конгрестарын  
көһинтэн үөскээбит санаабын суруйан кыта-  
бын. Дьон чааһынай бас билин дьон тугуй  
соччо арааран өйдөөбөт курдук эбит. Ону бы-  
һаара сатаатым.

Бэйэм санаабын, итэрэлбин кимнэхэ да  
соннуу сатаабаппын. Киһи барыта өйдүүр өй-  
дөөх — баҕар, себүлэһинтэрэ, баҕар, суох.  
Көһүллэр... Ким эмэ киһини итэрэтэр кыһа  
утаран суруйдар, үөрүөм эрэ этэ. Баҕар, мин  
сыһыстарарым буолуо, туох биллэй?

бар туттар тарылттан  
(предмет потребления)  
үлэ-хамнас средствоһагар  
(бу сырыыга «орудие  
труда») кубулуйа түһэр.  
Оччоро хайы-үйөҕө чаа-  
һынай бас билин буола  
оһор. Ол эрээри массыы-  
наһын байан кыһан до-  
хуотураһын быһыытынан,  
тус байан үлэһэр олоһу-  
бут чааһынай бас билин  
буолар (частная собст-  
венность), основанная на  
личном труде).

Син балаҕа үһүнүк  
мунтанан харчы муһу-  
нан, кыаһынан иһинэ  
сыһыан-алаһын, салҕан да-  
ҕаны, ааһыан-суоттанан  
нөрөн баран, массыына-  
һын атын иһинэн кыһа-  
ран дохуот киллэринэргэ  
быһаарыаһын. Ол аата,  
хамнаһыттанан (на-  
емный работник). Киһи  
өлөрбүт харчытын бары-  
тын бэйитигэр биэрбэҕкэ,  
сороһун бэйэһэр хаалла-  
ран барык ыһарын. Бу  
сырыыга массыынаһа хам-  
наһыт үлэһэр олоһу-  
бут чааһынай бас билин  
буола түһэр (частная соб-  
ственность, основанная на  
личном труде).

Итинтэн наука дьон  
маньык түмүгү оһорбут-  
тар: үлэ-хамнас средство-  
ларын иһинэ оһор нөмө-  
лөрүнэн оһоһулуубут мал-  
сал быһаһын ким хайдах  
иһэриһэрттэн сэдиртээн,  
бас билин иһи эрэ көрү-  
нэ баар — чааһынай (бир-  
диндээн киһи) иһинэ об-  
щественнай (элбэх киһи,  
общество) бас билингэ  
диэн. Общественнай бас  
билин иһи салааллаах —  
государственной уонна  
коллективной — коопера-  
тивнай.

Российской Федерация  
бир союонулар сотору-  
таатыта суруйан турар-  
даахтар: чааһынай бас би-  
ли икки көрүтүлээх —  
бирдиндээн иһи киһи  
иһинэ коллективнай дьон.  
Ол адыас сыһа. Оһук  
эбитэ буоллар, «бас би-  
ли» дьон өйдөбүлү на-  
дыһыы да суох буолуо  
этэ.

ституциятын 119-с ыста-  
тыбатыгар сыһаары тутан  
көрүбүт. Онон сурулу-  
бут: «Грандана иправо  
иметь земельный участ-  
ок в личном владении, либо  
в пользовании для сель-  
скохозяйственного произ-  
водства и предпринима-  
тельства». Ити аата, Кон-  
ституциябыт сирин үлэ-  
хамнас средствоһын бы-  
һыытынан чааһынай бас  
билэргэ биэрэри көһү-  
лээбөт. Ону толору өй-  
дүүр инниттэн били уеһэ  
ааттаабыт үс бырааптар  
бытыгар төһүүбүт.

Баай-дуол оҕостуу бы-  
рааба диэн тугуй? Ону  
сиргэ сыһаары тутан  
көрдөххө, маньык буолан  
тахсар эбит. Холобура, эи  
туһанар бырааһын (пра-  
во пользования) туттуба-  
тахына даҕаны сирин  
эһинэхэ баайы-дуолун бы-  
һыытынан хаалар. Ону  
иһи да эһигиттэн был-  
дыаабыт, Конституциябыт  
ити бырааһын араач-  
чылыр. Сирин туһамма-  
таһыг иһин былдыыр  
сокуон таһыастына, Кон-  
ституция ити ыстатыйата  
согулан хаалбатаһына,  
оһук сокуон, уураах эбө-  
төр дьаһал, Конституция-  
ны утаралларын быһыы-  
тынан, көтүрүлүөхтөөх-  
төр.

Туһанар бырааһын  
(право пользования) хай-  
дах олоһо киллэрэриг  
байан көһүлүн. Уһаһыба,  
сайыһык, хөдүһа, мэчи-  
рэг, бааһына оҕостуох-  
хун сөп. Өссө, баҕар,  
түүлээн да (аренда) ту-  
һанарыг көһүлүнэр. Со-  
хоттар, колхозтар сир  
үйэ-саас тухары туһанар  
эрэ бырааптаах этилэр  
(баай-дуол оҕостор бы-  
раап бириллэбэтэ), ол  
урдунэн түүлүүр этилэр  
буолбат дуо?

Конституциябыт трэж-  
даннарга сир дьаһайар  
быраабы толору биэрбөт.  
Дьаһайар бырааһа, сү-  
һүнүнэн, иһирэллэр: бөлө-  
хтэһин, эмнэ оҕостуу,  
атылааһын, солуока  
УУРУУ, иһинилээһи-  
бэ-

ир кыады бирээр уонна  
ону эһигиттэн иһи да  
былдыаабыт кыһа үтүө тө-  
рүтү гурэр.

Мин сана Конститу-  
циябытын суруйан, эл-  
бөхтүк көһүһөн, дьүү-  
лаһан оһорсубут иһи-  
бон. Төрүт Сокуоммут  
сүрүн ыстатыйаларыгар  
хайдах не хоһоһуу биэр-  
билиһин быһыытына ум-  
на иһиктин, ол иһин  
итинни суруйаһын

Оһон тьа сиригэр  
втыгтары, быдан быһан-  
наах сирдээх омуктары,  
үтүктэн рынок сыһаанын  
толору киллэрэ сатыыр  
төрүттэн сыһаа полити-  
ка. Билиги сүрүн баай-  
быт — сирбит аһыгар.  
Оһон дэбилиһэр баай-  
дуол сүөгэйигэр, үрүм-  
тигэр тиһиннэрэн тьа  
сиригэр оһорор дьонго  
күүстээх государствонай  
протекция политика тө-  
рүттөннэхтээх. Атыннык  
эттэххэ, государство сээс-  
са быраһан билигини, ал-  
маас, көмүс, оһтон да  
атыһ курдук бары баай-  
даах дьону, бэйэ-бэйэ-  
тигэр иһектиһирбэһэ,  
сыһаас хотоһойун аһы-  
гар хорһотуохтаах. Оччо-  
во эрэ иһинэ хара буолуо-  
лут. Ол аата, сирбитин  
Уоннаутун сирин, маһыан,  
оһтон тэһинэххэ дьон буол-  
батах. Иһи харакһыһан  
өрө көрбөккө, иһи хар-  
аһы тэһини үлэһир  
аһалбыт суох. Буна бири  
сирдээх-уоттаах курдук  
саһаһан, буна бири эһи-  
дэмнээхтик, сэмнээхтик,  
байылыаһын оһоруох  
этибит.

Оһон тьа сиригэр  
втыгтары, быдан быһан-  
наах сирдээх омуктары,  
үтүктэн рынок сыһаанын  
толору киллэрэ сатыыр  
төрүттэн сыһаа полити-  
ка. Билиги сүрүн баай-  
быт — сирбит аһыгар.  
Оһон дэбилиһэр баай-  
дуол сүөгэйигэр, үрүм-  
тигэр тиһиннэрэн тьа  
сиригэр оһорор дьонго  
күүстээх государствонай  
протекция политика тө-  
рүттөннэхтээх. Атыннык  
эттэххэ, государство сээс-  
са быраһан билигини, ал-  
маас, көмүс, оһтон да  
атыһ курдук бары баай-  
даах дьону, бэйэ-бэйэ-  
тигэр иһектиһирбэһэ,  
сыһаас хотоһойун аһы-  
гар хорһотуохтаах. Оччо-  
во эрэ иһинэ хара буолуо-  
лут. Ол аата, сирбитин  
Уоннаутун сирин, маһыан,  
оһтон тэһинэххэ дьон буол-  
батах. Иһи харакһыһан  
өрө көрбөккө, иһи хар-  
аһы тэһини үлэһир  
аһалбыт суох. Буна бири  
сирдээх-уоттаах курдук  
саһаһан, буна бири эһи-  
дэмнээхтик, сэмнээхтик,  
байылыаһын оһоруох  
этибит.

Түмүктээн эттиһин, сир-  
ни чааһынай бас билингэ  
биэрэн дьон саха аймак  
быһайар үкөүгэр социаль-  
най сохсо. Буца дьон оһу  
өйдөөн.

Ф. ОХЛОПОВ.  
Дьоккуускай к.



# „КҮННЭЙ“ \* „КҮННЭЙ“

## ЧУРАПЧЫТААБЫ ОЛОХ-ДЬАҢАХ ӨГӨТҮНЭН ХААЧЧЫЙАР КОЛЛЕКТИВНАЙ ПРЕДПРИЯТИЕ



**Ч**УРАПЧЫТААБЫ олох-дьаҥах өгөтүнэн хааччыйар комбинат оройуон тэрилтэлэриттэн бастакынан государственнай бас биллниттэн таһаарыдан, приватизацияланан, ааспыт сыл алтынны ыһыттан бэйэтэ туспа расчётнай счоттаах коллективнай предприятие кэбулутуллубута.

Күннэй—сахэ кэһитигэр сырдык, савааҥа ыраас сыдыайы саһатар аат. Саха коллективнай предприятиебытын ити курдук «КҮННЭЙ» дээн ааттаатыбыт.

Чурапчы биллэр-былыргыттан уран тарбахтаахтарынан биллэр, ол үтүө үгэни умнуубанка, онорон таһаарар бородууксууабыт сахалыы ис киирбэх уонна хаачыстыбалаах буоларыгар болломтубутун уурабыт.

Коллективнытыгар 45-пиг. Үксэ анал үөрөхтээх, идэлэрин үмүсэйдик баһылаабыт уонна бары да баһаҕыан үлэллэр дьон муһуннулар.

Ороскуоттарбыт улаата тураллар, дотация көрүлүбэт, инньэ гыннан бородууксууа сыанатын хайдах да үрдэтэргэ эрэ күһаллэбит. Ол эрэри «хара рынок» бинтэр биирдиһилээн эргиннэччүлэр солкуур сыаналарыгар орустааха, аһарынан намыһах.

«Күннэй» өһөһунтарын маллыы оройуоннарга сүрдээрин сэһээрэн эрэллэрэ, бүтүн партиёнан даҕаны ыларга этии киллэрэ, таһаарта сатыыллара атабар саһа туруохча буолан эрэр коллективны, биллэй турар, үөрдэр.

«Күннэй» коллективнай предприятиеҕа бэргэһини, атах таһаарыны, атын да өһөһунтары атын.



**ОЛОХТООХТОРТОН ТРАКТОРЫНАН МАҢЫ, МУУҢУ ТАҢЫҢА САКААСТАРЫ ЭМИЭ ЫЛАБЫТ**

**БИҢИГИ ТЕЛЕФОННАРЫБЫТ:**  
 ДИРЕКТОР—21-805    СПЕЦИАЛИСТАР—21-723  
 БУХГАЛТЕРИЯ—21-101    ПРИЕМЩИК—21-204

лыыр маҕаһымы аһан үлэлэтэн эрэбит.

Предприятие сүрүн өһөһунтарын таһынан сахалыы өһөһундары, суеһирдары, суумкалары, о. д. а. нэһилиһинньэ таһаарытык аһылаһарыттан үөрэбит, аһынабыт.

Күндү оройуон олохтоохторо! «Күннэй» нэһилиһинньэттэн саһаастары ыларга мэлдьи балаһ, болдохтоох көмүгэр эһиги саһаастарытын хаачыстыбалаахтын толорууну мэхтиниллэр.

Биһиэхэ сыдыаһы, саһаастаһы, аһылаһыны!

**ПРЕДПРИЯТИЕ ОҢОРОН ТАҢААРАР БОРОДУУКСУНАЛАРЫН АТЫЛЛАНАР СЫАНАЛАРА:**

- Убаһа тыһыттан тигиллибит дьахтар унтыта—15—17 тыһ. солк.
- Эр киһи убаһа тыһыттан тигиллибит унтыта—20 тыһ. солк.
- Сукунаттан тигиллибит дьахтар этэрбэһэ—7 тыһ. солк.
- Дьахтар саһоһкалара—16 тыһ. солк.
- Эр киһи летнай унтыта—22 тыһ. солк.
- Сукунаттан тигиллибит оһо этэрбэһэ—5 тыһ. солк.
- Этэрбэс билэтэ—1600 солк.
- Тирни суумка—4 тыһ. солк.

**САКААСЧЫТ БЭНЭТИН МАТЫРЫНААЛЫТТАН:**

- бэргэһини тигиһи—3 тыһ. солк.;
- соһу тигиһи—8 тыһ. солк.;
- атах таһаарыны уулары—3 тыһ. солк.;
- ригудальнай көһөһу оноруу—1 үсүүкүтэ 900 солк.



**ЭБЭРДЭЛИИБИТ!**

Күндүтүк саһыыр, дигинниһи ыһытыыр дьоммутун үлэ ветераннарын, наставниктарын, аһа таһаарыстарытын Евдокия Петровна **НОГОВИЦЫНАНЫ**, Елена Ильинична **ПЕСТЕРЕВАНЫ**, Елена Михайловна **БОРИСОВАНЫ**, Акулина Петровна **ФОМИНАНЫ**, Александра Ивановна **РОМАНОВАНЫ**, Еёл Алексеевна **МАКАРОВАНЫ**, Василий Алексеевич **МАКАРОВЫ**, Елена Павловна **САВВИНАНЫ**, Александра Семеновна **ПОПОВАНЫ**, Мария Сергеевна **КУЛАКОВСКАЯНЫ**, Иван Семенович **ШЕЛОМОВЫ**, Иван Константинович **ДЕГТЯРЕВЫ**, Аним Спиридонович **МАКАРОВЫ** үүммүт 1993 сыдыанан итинниһи, истигинниһи эбэрдэлиибит! Эһиэхэ чөгкөһчэбдик доруобуйаһы, үһүн дьоллоох оһоһу баһарабыт!

«Күннэй» коллективнай предприятие үлэһиттэра.





